

P.P. 1230

709⁽¹⁾

~~A13/9/11~~ K24/11
~~AM/11~~ ⁴⁵⁶²⁸

H.E. Ntsanwisi

Material Culture
of the Tonga

rec. 28/6/45

30pp. £ 3-0-0
inc

5 709

K24/11

709

- 1 Name of object
- 2 English equivalent
- 3 Made by whom? (men? women? everybody? specialist?)
- 4 Made of what? (name of tree, grass, plant or other material)
- 5 Made how
- 6 Used by whom (men? women? children? chief? doctor?)
- 7 Used how
- 8 Any rules, prohibitions, or other special information?
- 9 Original or borrowed or introduced?

1 village, hut : muti, yindlu, & parts K2411
granary : dulu, ſiphungu, ſitlati,
ſinyumbane, ſitenda,
nkundla, kenya, ſirunguta
mpfungura, tshanga,
ſivuya, ſitsengle (perhaps
under 14?), nsika, ntsandze
etc. etc. ſihlungwa

2 metalwork and tools for metalwork
ſihuhuto, nhlanga, ſiketse, tirale,
ritlawa, nsimbi, nhumbu, ntſoppu

3 spear : nkutau

4 axe, adze, hoe : ndzhanga, ſizenze, ſikomo
tluvana, ſihloka, khawula,

5 Cutting instruments (knife, lancet, razor,
chisel, gouge, digging stick, sickle)
ripanga, ~~ndz~~ fumka, rikari,
rihwevo, mbatlu, bettele

6 piercing instruments, small : awl, drill,
firestick, skewer) risunguna,
etc

7 arrow + quiver nseve, ndhova, mpaſa, galala

8 bow vusa

9 stick, club, flail, hooked stick : nhonga,
ſigombo, ſitshayo, etc.

10 shield sitlhangu

11 riem, whip, sling : ſimoko, ſipeluped,
etc etc, ringole

12 pottery : mbita, nhlambeto, khwana
etc.

13 grindstone, whetstone

14 wooden vessels etc (mortar, milkpail
dish, platter) : ndyelo, thunga,
ſimoko, nkamba(na), mberga,
gombe, tshusi, musi, mpakunzo


15 calabash vessels : ſiphaphani,
ſikutsa, ſikhudza, ſidzuwulo
ndzeko,

- 16 spoons, ladles, scoop, skimmer: nkombé,
rifeto, ridludlu, etc.
- 17 broom, brush, switch, besapad etc. hari,
nkukulu, etc., rivoni
- 18 headrest: ūidariu, ūigamelō
- 19 stool, chair, stilt, litter: ūigaro,
- 20 basket, strainer, sieve, winnow: mutundu,
širundzu, ngula, ūingulana
ndjewane, ūintewana
šithabani, nhluto, ūihluto
šihlungulo, ūitshattha,
ūitshatshani, rihlelo,
šimpfuluwana, etc
- 21 mat sangu, ritukuru
- 22 bag, pouch, sack: funeko, nhlaba,
hwama, nkewama, ūikhwama
vunana,
- 23 thread, spinning, weaving, cloth, cord,
rope: ngoti, ritšinda, pindza
rinya, ~~ritsanga~~ ntambo
- 24 dress: djovo, ntangu, ntebe,
musindu?, mphela, mbaya
šipado, devetshe, kapulane,
ntlhomo, ladula, ūihuksu
etc. nquvi, ūinguavila
- 25 toilet articles (comb, sweatscraper,
toothpick, etc). nfukuso,
rivengo? etc.
- 26 costume, mask, as of fighting man,
muhivira etc. ^{ngundu} ~~surugwi~~ ^{ngundu} ~~sizangui~~
- 27 ornament, beadwork: nradziva, nsuku,
šipenzi', ūikhwara, thumb
timbhanda, timbhova
mangangi, ndzalava,
rusenga, rindza, mugangu
ritlatla, mugadzi, mafowa,
malawada, sihekeisava,
šiddodlo, ūibolisa, sinkinda
ritlamu,

- 709
- 28 pipe, tobacco:
 29 snuffbox^{pouch}: infuku, ngulana (pouch)
 30 medical & doctors outfit: nhluku,
 nhlolo, timfisa, baki or
 širaba, mazangiro, goso,
 etc.
- 31 music: dende, ngoma, jowa
 mbhova, gulu, mantshomane
 mbila, muhambi,
 muntshintshi, wujanga,
 ndjole, ngwala, nkoka,
 unqangala, ritsaningo
 sikhwehwe, šikolombane
 kiphalaphala, šitirungo
 šitendje, sitloti, šizambo
 šipagane?
- 32 toys, things used in games: šingeretana
 ntšuva, šikahitsi
- 33 art, carving, patterns
- 34 hunting, trapping & fishing: ndzovo,
 rikoka, sole, tove, etc
- 35 boat, raft, paddle: šitatari, byatso,
 šikwekweto, ngalava,
 nondzo, šikundusi, šikombe

add: šigwaga, rendlo, ntšindzu, dukusa,
 sidzivedo, nyombo, mukhaju, etc etc.

709(1)



1. Muti wu fanela ku va na rinhlampfu leri ri wu rhendzelaka e ſikarhi, ku sala nyangwa yo huma ni ku nghena ha yona ya vanhu ni swifuwo. Ku tala-ku hlawuriwa laha ku nga ni murhi lowukuluwa ndzhutimkuwa, ſirhomberhombe, nkulu, ntoma, nhlampfu, ni minwana.

Rinhlampfu ri biyiwa hi manhlampfu ya mitwa ya mirhi le'yo tiya, ⁿNdzhenge, ⁿNkaya, ^mSigatlu, ^mMunga, ⁿMugokolo, ⁿNtshugulu, ni minwa na le'yo tano. Ku byariwa na kambe mirhi le'yi hanyaka yi ta khomelela ku ri/tyisa. Mirhi le'yi fanaka ni nkanyi, ſimombyane, sirhomberhombe, nhlampfu, ni minwana le'yo tano yi byariwa hi-ku tsema mhandze yi tſeleriwa. Rinetlwa ri endla rinhlampfu le'ro tiya ngopfu, le'ri sivelaka ni valala e ku enghena e mutini loko va hlasela.

Hosi - Nguhungunyani o tshama a ya hlasela e ka Maluleke. Muti ya kona a wu biyiwile hi rinetiwa ri ya fika e nambyeni wa ye mbe tlhelo ra hala ni hala, ku suka e nyangweni ya muti ku ya fika e nambyeni; kutani laha nyangweni va biyile hi timhandze le'to tiya laha mmhu a nga swi kotiki ku enghena hi ku olova, va siya ſirhuva ni nyangwa swi pfariwa. Loko nyimpi yi fika, vavanuna a va ri e hubyeni va ri karhi va yi langutale. Va khomile mavurha, vawana va ri karhi va hisa miseve leyi pomeweke vutsulu. A fika a yi nyikela yena mufambisi wa yona. Vandla le'ra matimba ra vurhena a ri komba e nyangweni, riwana a ri komba e ſineneni, riwana e ſimatsini. Sweswo-sweswo mavandla hikwawo ma ko ma helela.

La'va le sangweni va ringeta e ku enghena hi ku khandziya, ni ni ku khokhovela; kambe hikwavo la'va nga ringeta sweswo a a vo tlula ni nseve lo'wu humaka e ndzilweni wu tswukile wu lo dzwuuu, wu kota ku tlhava ſitlhangu wu ya huma hi hala wu vavisa munhu. Hikwavo la'va nga ringeta ku lava ku enghena va tlula ni nseve va wela e handle va fa hi vunyingi le'byikulu. La'va nga famba hi rihimofu vo mbemba na rona va ko va ya fika e nambyeni va tlhela va vuya va nga kumi ko enghena ha kona hikwalaho ka rinetiwa. Loko va fika laha sangweni vo kuma ku lo nwalalala hi mitsumbu ya vanhu la'va feke ni la'va hlalaka. Loko va vona swi ri tano, va suka hi ku tsutsuma va vuyela e kaya ka vona. A va ha swi engetanga ku ya hlasela e ka Maluleke.

2. Nyangwa (Sangu). E sangweni ku tſeleriwa e timhandze ta mirhi le'yo tiya le'yi tekaka e nkarhi wo leha yi nga si bola, ^mNwamudzumba, ^mMondzo, ^mNkaya, ^mNsuvu, (ndzedze), ſiluvarhi, ^mMuluva ni miwana le'yi fanaka na yona. Nyangwa ya pfariwa ni madyambu yi ^(mthosi) pfuriwa ni mišo. ſirhuva sa nkulukumba ſi kona e ndzaku e rinhampini laha nkulukumba wa muti a nyengaka ha kona loko a swi rhandza, tanihhi loko ku fika munhu, a nga lavi ku vonana na yena wo byela vanhu leswaku va byela munhu loyi leswaku a nga kona, yena a suka a ya huma hi ſirhuva lesi!

3.(a) ſivala ſa(tshanga ra) tihomu. Na ſona ſi biyiva ku

kotisa rinhlampfu ra muti, Ha kanyingi timhandze ta rina (leta mahari--swiphandze) te tseleriwa, tiniwanyana ta mirhi le'yi nga hatlisiki ku bola, le'ti kumekaka kusuhi ni ~~ndzhawu~~^{hw} leyo, ti khotlekeriwa (kyaqela). Ku na le'ti pfa-laka tshanga, (miphiningedzo) toni ti siyiwa kwala nyangweni ta pfala ni ku susiwa (pfula).

(b) Tshanga ra(sivala sa) timbuti kumbe tinyimpfu. Rona ra fuleriwa, leswaku swifuwonyana leswi swi nga nerowi hi mpfula tshanga ri tala ndzhope swi ta bola swinyondzwana, swi kyphi-ta, swi fa.

Šitlati hi laha ku tšheriwaka kona e mavele ya swifaki; (si vitaniwa na swona (šiphungu) loko ma huma e masinwini. Šitlati ši akiwa lembe rinwana ni rihwana; Kambe vanwana va tiyisa loko va aka, hikokwalaho lembe le'ri tlhandlama-ka vo hlakarheta. (ku ši pfuša)

Ku akiwa ka šitlati. Ku dzimiwa(toka) timhandze kumbe ti tseleriwa hilaha munhu a rhandzaka ka kona. Ku tseleriwa ni swiphandze le'swi tlakusiwaka ka ringma e sañdla ku suka e misaveni leswaku muhlwa wu ta voniwa loko wu lava ku khamdziya wu dya e mavele. Ku bohiwa e rivalelo le're ti-ya e henhla ka swiphandze leswi; hi rona rivalelo leri ~~fe'~~ ^{ana} ri rwħalaka e minaneko, ^{hw} leyi yi nga yona yi rwħalaka e ma-vele la ~~ma~~ tšheriwaka lomo. E henhla ka minaneko leyi timhandze ti bohiwa hi timbalelo le'ti khomaka e tinhlanga kumbe nhlanga kumbe tshenga. Loko swi herile, timbalelo ti tiyisiwile hi ku boha hi byewu le'byo tiya, ku andlaleri-wa byanyi loko ma ri mavele la ma vandleriweke; loko ma nga vandleriwanga a ku andlaleriwi ntħumu. Nwahuva, makhaha, masalani, šivelenhampfu, šikombe ni swinwana le'swi fanka na swona, swi tšheriwa e matshaleni. Matshala wona ma akiwa e masinwini.

Huvo. E hubyen i ku ni šitiko le'si akeriweke hi mari-bye, ndzilo wu tshiveriwa e šikarhi. Ku ni swint sandzana swo tshamisa e henhla ka swona. Vanwana va tolovele ku ntluntlama. Tihunyi le'ti tshiveriwaka e hubyen i ti rho-teri-wa hi vafana. Loko muħana a nga vuyi na tihunyi wa swi tiva le'swi nga ta humelela; hikokwalaho va lava

- 6 Risimu ra kona hi leri: "Khuni nt̄see, hi ya kaya ka manane."
- 7 Lawu kumbe nhanga i yindlu laha 'ku etlelaka kona madjaha kumbe vanhu manyana.
- 8 Dulu hilaha ku t̄sheriwaka kona e timbewu, mavele ya swifaki, mphoho, tindluwu, timanga, mpunga, tinyawa, ni swinwana ni swinwena. ← Timbewu leti ti nga ha t̄sheriwa e ndzeni ka ngula, kumbe e ndzeni ka šitendza. Dulu ri akiwa tanīhi šitlati; ra phamiwa ni ku fuleriwa tanīhi yindlu.



9 (a) Yindlu hilaha vanhu va hanyaka ni ku etiela kona. Timhandze ta t̄seleriwa, kumbe ti dzimiwa(toka); ya valeriwa, yi t̄sheriwa nhlanga, kumbe tshenga, kumbe timhandze le'titsongo (mabaša), kutani yi phamiwa.

Yi vuyetiwa kambirhi kumbe karharha leswaku yi tiya ni timbalelo ti...
ngā vonaki. Makhumbi ma t̄shutšutsiwa lembe riñwana ni riñwana. E hansi (flood) ka biwa(t̄shayiwa), yi r̄ideriwa. Ku r̄idela: Yi sindziwa hi širhuvu, yi latiwa hi širiyanā le'šo t̄swkulungeka. Loko yi vupfile, yi sindziwa hi vulongo bya tihomu.

Iwangu ra yindlu ri akiwa hi timhandze, mabaša, ni nhlanga swi bohiwa hi mapindza yo lukiwa kumbe hi byewu, ngopfu bya munga. Ha kanyingi lwagu ri akeriwa e hansi, ri tlatlekiwa loko ri herile; ndzhaku ku fuleriwa hi byanyi bya ñwamfulelayindlu. Ku lukiwa e makenya hi byanyi lebyi, ma tsondzeriwa. Loko yi fikile e makumu, ku tlhomia ſihlungwa. Yi herile. Byanyi bya rišaka riñwana bya t̄irkisiwa loko lebyi byi nga ri kona kumbe byi nga rhandzeki. Šipfalo (rivanti) ſi endliwa hi nsinya lowo olova, tanīhi nkanyi, simuwu, nkuhlu, musenje, ni yinwana, Kumbe ri lukiwa hi nhlanga.

Loko wu ri murhi, nsinya lowu wo tsemiwa, wu pulukanyiwa ku tlulanyana ku leha ka rivanti, wu pandziwa, wu phaphiwa ku endla ſiphephe-rhele ku fikela e mpinweni ku tsindziyela ka rivanti.

Rivanti



Šipfalo
ša
tinhlanga

Th

Tlhelo leri ku nga ta hayekiwa ha rona ku sliyiwa swo tlhomha ha swona e henhlha ka sihukuva. Sihukuva shinwana si le henhlha shinwana si le hansi. Loko ri ri ra nhlanga rona ri lukiwa ri pima ~~le~~ tshula switsanana ku anama ka nyangwa; ku tseleriwa timhandze timbirhi ni le handle si ~~kogeketiwa~~ kona; kumbe si yimisiwa hi le ndzani ~~ka~~ yindlu, ka huma ngoti leyi bohiwaka e sikarhi ka rivanti, yi endla tingoti timbirhi laha ku nga ta enghena mugogo wu hingakanya nyangwa hi le handle. Rivanti le'ro luka ri pfala na sona e sivava.


9B(b) Šivava si biyeleka ndyangu ku sivela moye ni Širhami, hikuva hi laha vanhu va tshamisaka kona; na swona e ku sivela tihuku ni tinguluve ni swinwana e swifuwu e ku dya le'swi vekiwaka mone, hambi ku ri e ku paya e timbita ni swinwana e swibya. I ntirho wa vavanuna e ku aka Šivava; kambe na vona vavasati va wu tirha. Maakela ya Šivava ma fana ni maakela ya yindlu Ša tshayiwa (biwa) si rideriwa, si sindziwa hi vulongo bya tihomu tanhi le ndlwini.

An incident.

Khale loko timpfula ta ha na hi fanele, misava ya ha keta ku hlayisa e mati, a ku ri ni swibawa(swibodlho) le swo tshavisa e ka. Tsatsawani(hesi le ya kile kusushi na le Buiyiskloof). Va ka Nkuna (ver ha fumiwa hi hosi Shilubana) Va yile va ya hlasela tiko leri a va fambisiwa hi Mudjekedjwa. A va nga ri tivi tiko leri. Loko yi ku hemu (ku hlangana yi lwa) valala lava va endla swo ngi vo tsutsuma, va kokela va ka-Nkuna a tlhelo ra swibawa leswi. Loko va vona le swaku va le sikarhi ka swona va tlhela hi matimba, hi vunyingi, ver susumetela va ka-Nkuna e swibodlhweni leswi, ku fa lavo tala ngopfu hi ku mbombomela. Loko e tinyimpi ti mukile e kaya, ku kumeka leswaku vavasati la'va feriweke hi vanuna e nyimpini va tele ku tlurisa, hosi yi veka nawo leswaku swivava swi akiwa hi vavasati, leswaku vafe lwakazi (va nga vavasati lava ~~ya~~)

<i>ts</i>	<i>t^s</i>	<i>t^s</i>	<i>ts</i>	<i>t^s</i>	<i>t^s</i>	<i>sw</i>	<i>xhw</i>
<i>tsh</i>	<i>t^{sh}</i>	<i>t^{sh}</i>	<i>tsh</i>	<i>t^{sh}</i>	<i>t^{sh}</i>	<i>tswh</i>	
						<i>gwh</i>	
						<i>tswh</i>	
<i>d</i>	<i>x</i>		<i>dz</i>				
<i>nd</i>	<i>c</i>		<i>ndz</i>				
	<i>ch</i>						
<i>z</i>			<i>f</i>				
<i>dz</i>			<i>dj</i>				
<i>a</i>			<i>g</i>			<i>g</i>	
<i>o</i>						<i>h</i>	
<i>by</i>						<i>rh</i>	
<i>bw</i>						<i>rhw</i>	
<i>c</i>						<i>rw</i>	
<i>d</i>						<i>s</i>	
<i>dh</i>	<i>dj</i>					<i>sw</i>	
<i>dzh</i>	<i>djh</i>					<i>t</i>	
<i>dw</i>	<i>dhh</i>					<i>th</i>	
<i>dy</i>	<i>g</i>					<i>thw</i>	
<i>dz</i>						<i>thy</i>	
<i>dzh</i>						<i>tl</i>	
<i>dzhw</i>						<i>tlh</i>	
<i>dzw</i>						<i>tlhw</i>	
<i>e</i>						<i>tlw</i>	
<i>f</i>						<i>ts</i>	
<i>g</i>						<i>tah</i>	
<i>gh</i>						<i>tshw?</i>	
<i>i</i>						<i>tsio</i>	
<i>j</i>						<i>tslwh</i>	
<i>k</i>						<i>tsao</i>	
<i>hh</i>						<i>tw</i>	
<i>hhw</i>						<i>ty?</i>	
<i>hw</i>						<i>u</i>	
<i>l</i>						<i>v</i>	
<i>m</i>	<i>mb</i>					<i>w</i>	
<i>mh</i>	<i>mby</i>					<i>x?</i>	
<i>n</i>	<i>mbw</i>	<i>mf</i>				<i>y</i>	
<i>nh</i>	<i>nd</i>		<i>mm</i>			<i>z</i>	
<i>nw</i>	<i>ndh</i>						
<i>ni</i>	<i>ndl</i>		<i>mp</i>				
<i>rihw</i>	<i>ndlh</i>		<i>mph</i>				
<i>riw</i>	<i>ndw</i>		<i>mpphy</i>				
<i>ry</i>	<i>ndy</i>						
<i>o</i>	<i>ndz</i>						
<i>p</i>	<i>ndgh</i>						
<i>ph</i>	<i>ndghw</i>						
<i>phw?</i>	<i>ndzw</i>						
<i>phy?</i>	<i>nf</i>						
	<i>ng</i>						
	<i>ngh</i>						
	<i>nko</i>						
	<i>nkh</i>						
	<i>nhkw</i>						
	<i>nhw</i>						

~~friwetsa va nga ti vona e vusivana bja
vona ngapfu.~~



Sibo Kumbe
śitšhayo

9(b)

2. Sivava sa vumbishi hi le'si biyiwaka
hi tihunyi vanasati va shotla tihu-
nyi va ucketela hansi Ku rhendzela
ndyangu. Ku tseleriwa timhandze ti zima
ku ringana ku leha ka munhu, Kumbe e
hansingana, hala ni hala, le'to nanekela
ti ucketeriwa e sikashis ti ko ti tlaka-
ka ka ya fina kwale ku helaka e
timhandze siki tseleriweke.

9(c) Ndyangu hilaha vanhu va tshami-
saka Kona e ndzeni ka sivava. Ka
cindziwa ku saseka. Vanhu va etela
kona-loko ku pi ni nyuku e tindlwini
Oulu, ngula, stendza, i vuhalayiselo bja
tinhlewa. J swibye swa le handle
leswi; Kasi ku na swibye swa le
hansi ka misava — nkudla. (mealie Pit)

Mintirho ya vavanuna

V/ ~~Ku-dlaya tinhlampfi — (fishing) or killing fish.
Tinhlampfi a ti endla e swakudya e šikarhi ka #atsongga,
A ti phasiwa hi tindlela le'to tala. Hi ta kamba laha e
tindlela tinhvana ta tona.~~

1. SOLE.

* Sole ri rhiyiwa e ndzeni ka mati e ku phasa e tinhlampfi.
Rilukiwa hi nhlanga. Ri fana ni sirhanga Kumbe e nteve ku lu-
kiwa ka rona. Ku lukiwa e śitlhandla si vekeriwa rhengwe la-
ha noñwini wa kona, hala ndzhaku-ri hkanganisiwa kunene. Ku
na le'sitsongo e ndzeni, ſona tinhlanga ta ſona ta hambana
le ndzeni, leswaku loko nhlampfi yi enghenile yi nga ha swi-
koti ku tlhela. Sole ri phasa tinhlampfi to-tala hi nkarhi
kumbe šikaiwe.

2. Sirhanga. Sirhanga na ſona si endliwa-kukotisa sole. Matshainweni yo hla-
nganisa hala ndzhaku ſo bohiwa kunene. ſona a si rhiyiwi,
munhu

w/ munhu wo dlomuta, loko a phasile kumbe a khomile / to yi twa kutani a khoma.

3. Tavala kumbe vutavala.

Rona ~~sina~~ ri lukiwa hi tingoti le'to lala; lomu makumu ku veheriwa tinhlanga kumbe e timhandze,--- e tinhil eto leha leswakuti ri tiyisa. Laha makumu tinhil eti ti hlanganisiwa ku boheleriwa rini ro khoma ha rona. Rona munhu wo famba a dzima kutani loko tinhlampfi ti ku ti hambana na yena ti tsutsuma to nghanisa tinhloko, loko ti ku ta tlhela to khomiwa malaka.

4. Nkukuto (ku kukuta, kumbe ku tsheva)

(a) Ku ni ſimudyana le'si fanaka ni musuzwana le'si vuriwaka bvimba, ku tshoviwa switluka swa ſona swi veketeriwa ku hinganya e nambu. Loko swi hlangene va vona leswaku swi tlakukile ku ringana, va sungula ku kukuta kumbe ku tsheva. Loko va file laha va vonaka leswaku va khomile, va vuyela tlhelo ti susumeteriwa e ribuwini, ti humeseriwa e handle.

w/ (b) Ntšeka (kumbe le'si nga nguvu) wa tirhisiwa, ꝑnwana a khoma w/ hala ꝑnwana hala, va fambisa ſisweswo va ri karhi va kukuta, loko va phasile va tsavula.

5. Ku tsopa hi ntlhavo.

w/ Lebyi i vufha. Nseve wa kona i ntlhavo leyo leha yi lumewiweke e rihlangeni ro koma. Swi fanela ku lundziwa swinane leswaku rihlanga leri ri nga ti arisa nseve kumbe ntlhavo leyi e ku nghena e matini. Loko munhu a vona e nhlampfi wo fula. Swi endliwa e matini la'ma tsongo.

6. Ku-Nyuva(dive)

Munhu wo nyupela a ya hansi a khomile ntlhavo ni mfundzu--- (ngoti yo hulela e ka yona). Leti a ti vonaka wo tlhava a hulela e mfundzwini. LOKO a tshuka a hlangana ni ngwenya wo tlhava nhlampfi a yi nyika, a ri karhi a famba a ya e mahlweni a ko a vona leswaku mfundzu wa yena wu tele a huma e matini. Loko munhu a huma kona mahlo ya yena ma vonaka ma karhatekile swinene hi mati; na yona mhaka yo hefemula i mhaka leyi la'va namuntlha va nga kotiki ku yi twisia; kambe a swi endliwa, swa ha endliwa ni ꝑswet̄swi kwale matikweni ya milambu le mikulu.

Vembe (Limpopo River)

7. 709 Ku pyopyisa (dakwisa) K24/11
 Loko mativa ma ri ni mati matsanana kwale matikweni ya Va-Tsonga, a va dlaya tinhlampfi hi ku ti pyopyisa.
 (a) Ku khandliwa makamba (mahanti) ya nšungunšungu ma tšheri-wa lomo e ndzeni ka mati, va dunga (hakasa) mati leswaku ma hlangana ni murhi lowu. E ndzaku ka nkarhinyana tinhlampfi ta pyopyiwa ti sungula ku phaphama, va tsavulela.
 (b) Swa ha fana ni lo'wo rhanga, kambe murhi wa kona i phombye. Rhanga ra wona ri fana ni ^{ra}dema, ra khandliwa na rona ri petiwa kona e matini. Ndzhaku ka nkarhinyana ta pyopyiwa, ti phaphama, va tsavulela.


8. TOVE. Tove ri fana ni rindzovo le'ri lumeriwaka e nhogeni le'yi ringanaka ku leha ka munhu. Laha rindzovo ri tlhomiwaka ku fika kona, ku sala šiphepherhele, ku lundziwa ringoti le'ri boheleriweke hala tlhelo riñwana ra nhonga. Na kona ra lundziwa. Vanhu va enghena e šidziveni va tele, ku suka tlhelo riñwana va kongoma ka rinwana va tamele ~~ma~~ matove, va famba va ri karhi va hakasa hi wona e matini, va ri karhi va tlhava leti va ti kumaka. Loko nhlampfi yi tlhaviwile yi ringeta ku tsutsuma, yo hlomula nsimbi munhu a sala a khomile nhonga a koka ha yona.

Ntirho lowu wu ni khombo hikuva nkarhi wuñwana vanhu va tlhavana, kutani leswi tove ri nga ni ngove, vo šeka ~~tinya-~~ ma leswaku va kota ku hlomula.; na swona a swi endleki ku famba munhu a ri ~~y~~swakwe a ya hakasa, hambi va ri vambirhi tinhlampfi ti ngo hambana na vona ti ya tlhelo riñwana; kasi loko va tsangile a ti na laha ti nga va hambukaka ha kona!

9. Rindzovo i ro ringela ha rona, (ku tlomutela) ri hambana ni tove hi leswi ri nga hava mutwa hala ndzhaku. Kwalaha ka šiphepherhele hi kona va lundzaka ha kona.

Rindzovo ri fanela ku tlhomiwaka šo dyisela (bait), e šikarhi

Ka ngoti Ku boheleriwa šidupedupe, Ku pima ku enta ka



mati ya šidzira laha ku ringeriwaka kona. Hi leswaku šidupedupe sā tshinetiwa.

so dyisela. Swidluwani, mindzhungulu, swi nga dyiseriwa hi vuswa, kasi nhlampintšila, gentle, (nwagere, getlwani) nwenge ni rimbaile swi dyiseriwa hi nyama---nsikwa, mintlambya, timbeva; dzagwa ni šihoko tona ti phasiwa hi sole, a ti dyeli. Nwenge ni šihoko ti leva ngopfu.

Ku hlota swihari. (Hunt)

Loko ku ya hlotiwa, ncina ya rhambiwa. Vanhu va muganga va byelana leswaku hi siku ro karhi va huma va ya hlot. Hikwavo la'va nga ta huma va tilungisa. Madzaha, vafana, vavanuna, va tilungisa, ku tekiwa minteve, mavurha, matlhari, swigiyi ni timbyana---(va hlakarheta, va kunga, va wa lota ni ku entshemurisa). Loko va ku mundzuku hi ya hlangana e ndhawini yo karhi, kunene va ta ya hlangana kona wa hari mišo swinene. Mhaka yo rhanga ku hlawuriwa mulotswi(mufambisi wa timbyana hi noti ni khwela). Va sungula ku ~~hlota~~ ~~ha~~ ha ri ~~mpundzu~~ swinene, vutila bya swihari byi nga si unguka, ~~timbyana ta~~ swa ha swi kota ku landza. Va vona misok ya tinhle~~ti~~ va siva hi minteve, va ~~yima~~ ni mavurha, ni matlhari, timbyana tona ti sungula ku hlot. Va tšopa, va tlhava, va ba hi swigiyi(swigombo); tinwana ti enghena e minteveni ti phasiwa, ti dlawa. Tinwana ti tsutsumela e handle ti enghena e swihlahleni, va hlongola, va tsanga (rhendzela) šihlahla. Tlheloi le~~ri~~ yi humelaka ka rona ra huweleriwa--- Hi yoleyo, e Vušeni, Vupeladyambu, Nwalungwini, Dzongeni. Wa tšo-- ndzi diele, ndzi wa marwhala, (huhula). Yoloye ø ta ~~rwala~~. Loko yi yevuriwa ø ta huma ni šikonokono ni ntšila loko yi ri nhleti; kasi loko si ri šihari lešikulu ø huma na šihlana kumbe e voko. La'vanwana va kuma minhluvi yo va lawula ha yona.

Loko šihari ši tlhaviwa ši tsutsuma ši hlongorisiwa, nwini wa mbyana le~~yi~~ nga ta ya ši khoma ø ta huhula širho--- voko. Loko ku hlota ku herile va ya e nambyeni va ya hlamba, va muka. Va hlengeletana e mutini ~~ñ~~wana lowu va nga wu hlawula, ~~va~~ ya

ya sweka kona mikuva ya tinhlepti ni swioso swa swihari le-swi-kulu---swivindzi, tinhlanga ni swisohe/ohé swi dyiwa hi vakulukumba; va ri vafana loko va dya swona va nga endla mintlunya va nga koti ku dlaya swinwana swihari.

Loko va hangalaka, la'va nga dlaya ngopfu va pambulela la'va nga dlayangiki ntšhumu, va nga ti tshuka va endliwa maswele; swele:-ku vuriwa munhu lo'wo ka-a nga keti ku dlaya swihari. Ha kanyingi munhu lo'wo tano va ri & khumile; tinhonga, ni matihari ni swinwana leswi a swi tirhisaka swi tlulatluriwa hi vavasati! Hickokwalaho ku vekiwaka siku ra le mahlweni ro huma ncina leswaku vanhu va ta tibasisa va teng. Timbyana le'ti nga kotiki ku landza vutila ti dzahisiwa e ſibaha, ti entshemula.

~~Ku lero swi ta ya dyeriwa e ndhuneni (ndhuna). Siku leri ku fambiwa hi muhuvo, ku yimbeleriwa risimu ra hosi;-(Wena okuyeka indhabazomkhonto--haaa ha)~~

Vanhu loko va twa e risimu leri vo swi tiva ſikanwe leswaku ku dyayiwile e ſivandza, kwalaho vavasati va ba mikulungwani.

MADZIYO (kurhiya swihari)

Swihari swi rhiyiwa hi vavanuna, hikokwalaho hi nga si fika kona hi-fanele ku sungula e ku sunguleni. Vafana va sungula ~~ku~~ rhiya va ha ri vatsanana;va kula va ri karhi va tolvela ku r̄miya. Vanwana va taka vudzimba kwalaho. Vafana va sungula hi ku rhiya ni ku phasa swinyenyan. Swinwana swa swona hi leswi: swindzingiri, tintaka, masowa, (madjekerhwa), ndzeyana, matuva, ni swinwana leswi hi nga ta swi vula e ndzhakunyana. Loko va kula va ri karhi va tolvela ntirho lowo va ta kokeka leswaku va ko va ya va vadlayi va swihari.


Swindzingiri swi rhiyiwa e swisakeni swa swona. Rigoda ra kona ri pimiwa hi ku enghenisa ſintihwana le'ſitsongo, hi ſona ſi ringanaka nhloko ya ſindzingiri. Ku tala ku rhiyiwa hi vugoda bya'tihomu. Rigoda loko ri lukiwile (swuriwile), ri endliwile e vurimu, ri ohele-riwa e rinhini kumbe e ritlhongweni, kutani rinthi leri ri tlhomewa e ku hingakanya e nomu(nyangwa)wa ſisaka, rigoda ri sala ri nemoelele kwala nyangweni ri lungiſiwa swinene leswaku loko ſi ku ſa enghena

šo nghena na rona. Loko ši ku ša huma rona ri ri e nhañwini ši phasiwile.

Vakhale va te (Nhlampfi hi ya mangheno), kutani loko mufana a phasi-
le šinyenyana ši fanele ku nyikiwa tata wa muni. Hi leswaku šinyenyana
na šo rhanga ša vudzimba bya yena hi šona le'ši nga ša tata wa muni!
Loko tatana a oša ni ku dya e šinyenyana leši a nga ši diayeriwa hi
hwana wa yena hi nga ankanya ni ku twisisa e ku tsaka lo'ku nga kona
e mbilwini ya yena; na kona hi nga twisisa ku tiphina hi ku tsaka lo'
ku nga na mufana loko a vona tata wa yena a dya e šinyenyana leši a
tivaka leswaku hi yema loyi a nga hwi dlayela šona!

Ntaka loko yi ri e šisakeni yi rhiyiwa hi rigoda leri ri ringanaka
e ku enghenisa khudzu(ritiho le'rikulu). Rigoda ri ooheleriwa e rinhini
ri tlhomawa ku hingakanyā e nomu(nyangwa)wa šisaka; rigoda rona ri
sala ri ri karni ri nemœielia ri sivile nomu. Loko ši fika ši enghena
šo enghena na rona, kumbe loko ši nga phasiwi loko ši enghena ši
nga phasiwa loko ši huma.

Tinyenyana hikwato le'ti thelaka ti tala ku rhiyiwa hi switsendze-
le. Sitsendzele ši encliwa hi nkhavi lo'wu petsiwaka wu endla rhengwe.
Rhengwe leri ri phamohiwa hi tingoti hilaha swi vonakaka ha kona e
šifanisweni, masuku ku boheleriwa vugoda le'byo koma kumbe le'byo le-
ha ku ringana swinyenyana le'swi rhiyiwaka le'swi thelaka e ndzhawi-
ni yoleyo. Kambe vugoda a byi hlawuli, Le'sikulu šinyenyana ši nga pha-
siwa nenge hi rigoda le'ritsongo, kumbe ši phasiwa e nhamu hi rigo-
da le'ri kulu le'ro leha.



Laha ši rhiyiwaka kona šitsendzele hi laha kañmi-
sava le'yi ntshunšekeke; ši tshikitshiwa e hansí
ku sala ku vonaka e vugoda ntsena. Vugoda lebyi
byi endliwa hi vundjhindjhi bya tihomma. Loko ši
tshikitshiile vugoda bya yimisiwa leswaku loko
swinyenyana swi famoa-famba kona swi ta phasiwa. Ku tshariwa swo vita-
nisa loko swi thela e rivaleni. Loko swi thela e šivuyeni ši tshikit-
shiwa e mungwini wa mavele vugoda oyi saia byi te dzavanana, oyi ia
ngutele le'swi nga ta ta swi ta byi pfuka. Loko tinyenyana ti ta e kñ
handzeni ta phasiwa... Matuva, ndzeyani, tinwhari, ni switsatsatsa.

Nkarhi wuniwana loko rikhoxana ri vona šinyenyana ši buba ri tala
ku ya kona ri lava ku ya kulula(teka nyenyana le'ji phasiweke)

ha kanyingi na rona ri tala ku phasiwa, ri dilawa.

Nhlakahla (~~šiyakayani, sirhakarhani~~) i vana va šimudyana šinwana le' ſi tsondzelaka miňwana mirhi. Ši veka e vana la'va fanaka ni marhakarha-ka, kambe va ni swibundzwana. Loko swi vupfile swoz tswhuka swi ku daw dzwuuu; na swona swi dyiwa ngopfu hi tinyenyana leti: Bokota (byitana, phyandlana) nkorho, myakayaka, nkwenyana, khwezu, ndlhazi, ni swinwana le' swi fanaka na swona. Loko vafana va vona swirhakarhana swi sungula - ku vupfa, va kha hikwaswo va ya tselela e hansi masuku swinyenyana leswi swi sala swi swi pfumala. Kutani va kuma nkarhi wo-rhiya. Va teka swinwana swa swona ~~swirhakarhani~~ leswi, va ya rhiya hi swona. Va rhiya hi leswi va nge i swiyindlwana (~~Inhi~~ le'ri pandziwaka ri-engeteriwa tinhwana, ku vekeriwa ~~sirhakarhani~~ e ſikarhi, ku bohiwa henhla ~~ni~~ le hansi, kutani ku siviwa tinyangwa le'ti seleke hi vugoda, kumbe - ku rhiyiwa hi ntlhamu. Swirhakarhani leswi swi hayekiwa e henhla ka mirhi. Na wona ntlhamu wu rhiyiwa hi ku hundlela nkhavi wuhwana io' ~~wu~~ nga ta va ntlhamu, ku tlhomiya ~~sirhakarhani~~ e rinhini ſi tsemiwa hala henhla kutani ku rhiyiwa ntlhamu lowu mantantana wa wona ~~wu~~ a hundzaka kwala henhla ka ~~sirhakarhani~~. Loko ſinyenyana ſi vona ~~sirhakarhani~~ ku tswhuka ſi ku ſi ya e ku dyeni, loko ſi tshamisa e henhla ka mantantana ntlhamu wu to watshuka, ſinyenyana ſi phasiwa. Mintlhamu leyi ni swiyindlwana le swi swi rhiyiwa swi sukeriwa, munhu a ta hi ~~wu~~ ku ta kamba. Loko swi phasiwile va ~~kulula~~ va tlheia va rhiya kambe. Kambe leswi swa hlwela. Ndlela yo hatlisa hi loko va rhiya tlhelo ri-hwana, va suka va ya hlongola swinyenyana swi ya hala va nga rhiya ko-na va sala va rhiya hala kunwana. Loko va ya kulula hala swi ya hala va nga rhiya kona; loko va ya kulula hala na kona swi ya hala ku nga rhiyiwa na kambe. Swi fambisa sweswo-sweswo, va phasa le'swo tala hi ~~wu~~ ndlela yoleyo.

Vurimba

Ku rhiya hi vurimba swi lava ku fana ni ku rhiya hi swirhakarhani. Vurimba i vana va murhi wuhwana lo'wu milaka e tintshaveni ta iomu ka tinkanghalo. Vana va kona va fana ni tindzoho, i swirhungulutwana. Loko byi khiwile, bya phonyeteriwa tanihhi tindluwu. Kambe khamba ra ~~ha~~ ~~ha~~ ha ra nononwha, kutani loko ri fayiwile, le'swi nga e ndzeni hi oyona vurimba. Loko ku rhiyiwa hi vurimba ku tsongzeriwa rinhii hi vurimba, kumbe ku tsongzeriwa rihlamalala, kutani ri ya vekiwa laha swinyenyana swi tshamisaka ~~Kona - e byangini, e mirehini ni le swi -~~

midyanini laha swi tshamisaka kona loko swi kava ku thela, e ndhawin/
 yinwana kumbe ku nwa mati e nambyeni. Loko munhu a rhiya e ndzeyani-
wo languta laha yi tshamisaka kona e byanyini a ooha mafundzu, kutani
a vitanisa hi khwela. Loko yi fika yi-kua moiisi, le'swi nga tshamisa
e henhla ka vurimba loko swi ku swa suka vurimba byo namarhela mile-
nge; masuku loko ^{swi} buba byo namarhela ni timpapa(tinsiva ta timpiko)
masuku swi phasiwile swi to dzooo. Loko munhu a veketele tinhlamalala
w/ le'to tala, & phasa e ~~swinyenyana~~ swo tala hi nkarhi. Swa endieka le
swaku munhu a rhiya halan ni ~~Maia~~---hi leswaku a rhiya e tindhawini
to tala. Loko ^{swi} ti ya tlhelo rihwana le'ri rhiyiweke ku ta ya sala ~~swi-~~
hwana, loko munhu a ya ka tlhelo le'rihwana ku ya kuluka swi ta hahela
e ka le'rihwana, kutani hikwako laha ^{swi} fambelaka kona ku saia swiwa-
na. Hi ndlela leyi munhu wa swi kota ku tata e mbita hi swinyenyana.
Vurimba bya swi kota ku rhiya e swisakeni ni le mirhini ya mihandza-
tanihi---širhomberhombe, nkuwa, ntoma nhlampfu, nyiyi(nyiri)ni mi-
hwana mirhi ya mihandza le'yi dyiwaka hi ~~swinyenyana~~. Loko rihiamala
w/ ri pyiii hi tinsiva, ti nga ha suseleriwa ri tlhela ri rhiya. Kambe
loko swi vonaka leswaku vurimba bya kona byi herile matimba rihiamala
lero ro tsukumiwa.



Mintihamu yi rhiyiwa e hansi ni le henhla ka mirhi. (a) Mintihamu
 ya le henhla yi rhiyiwa e swisakeni ni loko ku rhiyiwa hi swirhaka-
rihanzi. (b) Mintihamu ya le ~~hansi~~ yi nga rhiyiwa e matshangaveni ya
timanga.
w/ Loko munhu a rhiya e henhla ka murhi e sisakeni & langutak nkhavi
lo'wu nga e kusuhi ni sisaka a wu hundielia ni ku wu khutulela, ma-
suku a bohelela ngoti e makumu a rhiya ha yona. Swi endliwa ngopfu
e ka swisaka swa matuva, mabokota, ni swinwana swinyenyana le'swi
akaka swisaka le'swo ahlama. E swisakeni leswi mantantana wa kona
w/ & fanele ku tsemakanya sisaka leswaku loko ~~swinyenyana~~ si ku sa tsha-
misa ntihamu wu to watshuka. Na kona loko ku rhiyiwa hi ~~shirkarhanzi~~
so tsemiwa hala henhla si tlhomawa e phanyini masuku ku rhiyiwa

ntlhamu, rithahhe(mantantana) ri tsemakanya e henbla ka ſirnakarhani. Loko ſinyenyana ſi fika ſi tshamisa e henbla ka mantantani ntlhamu wu to watshuka wu ſi ntswinya(phasa). Loko yi ri le'yi rhiywaka eyehansi yi angamela tinyenyana hikwato le'ti dlodlomaka. Yona yi rhiywa e matshangaveni ya timanga. Kona ku nga vitanisiwa hi tindzoho ta mavele ni timanga. Na kona ku nga rhiyiwa e mafusini, ku tsuvuleriwa ku endla swindledyana, masuku mintilhamu yi rhiyiwa kona.

Tinghoda ti rhiya tinyenyana hikwato le'ti dlodlomaka. Switsatsat~~s~~ tifwhari, timhangela, ni tinyena tinyenyana le'ti fanaka na ton. Ni lomu ka tindlela le'ta khale ta dlodloma, hikokwalaho munhu wa swi kota ku rhiya kona. Tinghoda ta kona a ti fani, ku ni le'tikulu, le'ti tlakukeke ku ringana tinyenyana le'tikulu, ni le'titsongo ku ringana tinyenyana le'titsongo. E tindleleni leti ku famba ku tſukumetiwa tindzoho ta mavele---swifaki, maſalani, ſivelenhampu ni manwana mavele. Loko nyenyana yi tshuka yi vona ndzhoho yi tſovolota yi ta landzia sweswo yi ko yi ya fika e rigoden vi phasiwa. Mhangela yi tlharihile ngopfu; a yi tali ku phasiwa, hambi swi ri tano ,ngopfu loko rigoda ri rhiywile khale, ya ntswinyawa(phasiwa).



Vafana loko va tshika ku rhiya tinyenyana va rhiya e mimpfundla. Hi ~~t~~ kona loko va ta sungula ku va vadzimba(vadlayi va swihari). Tinsaka ~~t~~ ta mintilhamu leyi va yi tirhisaka ku rhiya e mimpfundla ~~yi~~ tele. Ku ni ntlhamu wa ſitlhandla, hi leswaku mantantana wa kona i ſitihandia. Loko mpfundla wu ta wu ri karhi wu khana, wu tsutsuma hi ſindledyana le' ſi sasekisiweke, ſi nyunyeteriweke ni nkuma matlhelo mambirhi ya ntlhamu, wu fika wu nghena wu ba ſitlhandla ntlhamu wu watshuka wu wu ntswinya, hambi mikolo kumbe ſisuti. Ntlhamu lo'wo tano wu ni tingoti timbirhi le'ti endliweke vurimi, tona ti hlanganisiwa tlhelo le ~~ri~~ ri ku nga ta bohele~~f~~ wa e mhandzeai ya ⁷tlhamu. Loko wu rhiywile ngo- ti yinwana yi siva nyangwa yinwana, ngoti yinwana yi siva nyangwa yinwana. ſitihandla ſona ſi le ſikarhi. Swa endleka nkari wuniwanza leswaku mpfundla wu phasiwa hi tingoti timbirhi yinwe e nhanwini yi-


Ntlhamu lowu ku dzimiwa kumbe ku beriwa tinhī ta mune timbirhi hala ka ndlela timbirhi hala ka ndlela. Mhandze ya hala ni ya hala ti hla nganisiwa hi timbalelo timbirhi, kutani loko ku rhiyiwa ngati yi huma ndza e šikarhi ka timbalelo leti leswaku loko ntlhamu wu watšuka wu manyela e mpfundla kona. Loko wu ri ntlhamu lo'wu nga ni matimba swi nene, mpfundla wu fa šikanje wu omela kona. Loko munhu a ya e ku kambe leni wo vona hi šisuka pesuu. Timhandze leti timbirhi ta timbalelo e henhlā hi leswaku wu nga ti kota ku hundzuluka wu luma hi meno wu tse ma ngoti.

Timhungi, tinhlangu, ni timbavala ti rhiyiwa hi tinghoda. Tinghoda ta kona ti fana ni ta tinyenyana le'ti dlodlomaka. Swi-hambene ntse na hi leswi swihari swi/nga swikulu kutapi na tona tinghoda ta kona ti fanelaka ku va le'tikulu. Mintlhamu na yona ya tirhisiwa ku rhiya ni ku phasa swihari leswi. Loko ntlhamu wu ri ni matimba wa yi khungu nhungi, wa yi khunga mbavala, wa yi khunga nhlangu. Tinghoda ti rhiyiwa e mintileni lomu swihari leswi swi fambaka kona. Swi phasiwa e nhamu(ri tlimba e mikolo). Loko šihari ſi ri ni nkwickwirimba ra tlimba ſi fa.

Swihari leswi ni swiñwana le'swikulu swi phasiwa kambe hi ndlela ya marindzi la'ma dzimiweke e maphanyi le ndzeni, maphanyi(mintlonga) mintonga--Zulu origin lawa ma vatliwa hi mirhi leyi --nsimbiri ni nšanatsi. Ku tšeriwa rindzi ri hingakanya laha swihari leswi swi fambaka kona. Misava yi tšukumetiwa e kule swinene. Mintlonga le'yi pomeweke e vutsulu yi tihometeriwa kwaie ndzeni yi langutile e henhlā le swaku loko šihari ſi weia lomo ſi weia e henhlā ka phanyi ſi tihaviwa. Loko ſi ri šihari le'sikulu hamoi ſi ngo kota ku huma ſi famba ſi ta landziwa ſi ya kumiwa laha ſi nga fela kona. Le'sitsongo ſona a ſi ki ſi ringeta ku ya helo(kule), ha kanyingi ſo omelia kwalaho. Mintlonga leyi yi nga rhiyiwa ni ie masinwini. Nsimu yi fanele ku biyiwa swinene hi riphampfu le'ri yi rhendzelekelaka. E riphampfuleri a ri fanelanga ku fana hikwako, ku faneli ku va ni lomu ku fambaka ku phovorhela. Ha kanyingi loko šihari ſi fika ſi kuma leswaku ku biyiwile, ſo famba hi rona ſi kamba ni ku ſiyisisa loko ſi nga kungma laha ſi nga enghenaka ha kona. Loko va vona laha ſi tluielaka ha kona va tihometela mintlonga hi le ndzeni, leswaku loko ſi tluiela ſi

ta ya wela e henhla ka ntlonga(ntonga). Kunene swa endleka leswaku loko ſi ta ſi fika ſi tlulela ſi ta ya wela e henhla ka ntlonga ſi tlhaviwa, Masuku loko ſi ko ſo tlhaviwa hi kona ku hala ka ſona.

Loko swi ri le'awi fambaka hi mintlhambi, loko munhu a langutile a kuma laha swi tlulelaka ha kona ♂ to tlhometela yona mintlonga(maphanyi lawa ya mirhi le'yo tiya---nanatai ni nsimbiri. Ndzimba loyi a nga rivali ku poma mintlonga ya yena hi vutsulu hikuva e handleka byona a nge tali ku kuma ntshumu; hikuva hambi ſi lo tlhaviwa ſi nga famba kutani ku nga humeleri ntshumu, kasi loko phanyi ri totiwi-le(poma)vutsulu hambi ſi famba ſi ta ya fa.



Mintlonga leyi ya swi kota ku dlaya na-yona ndlopfu. Hambi-leswi ſi nga ſihari le'sikulu loko ſi ko ſi tlhaviwa a ka ha ri na ndlela yinwana loko ri nga ri rona rifu ri nga ta tsema e timhaka.

Ndlela yinwana yo dlaya e swihari-hi-mari-ndzi la'ma rhiyiweke e mintlonga(mintonga zulu)hi leyi: Loko marindzi ma tseriwile mintonga yi pomiwile vutsulu yi tlhomete-riwile em ndzeni ka khale ri va ri funengetiwa hi byanyi, vahioti va ya va ya hlongorisa swihari va swi kongomisa kwale ku nga na marindzi leswaku swi ta ya wela kona va dlaya. Kunene loko swi ta hi-ku tsutsuma va ri karhi va ri e ndzhaku ka swona swi fika swi hodjomela swihana va ta dlayela lomo; kasi swihana swa swi kota ku huma swi ya dlayariwa e mahlweni.

MADZIYO. Swihari le'sikulu ku fana na ndlopfu a swi koti ku phasi-wa hi ntshamu. A ku na ntshumu wa matimba lo'wu nga vekiwaka lo'wu nga kotaka ku phasa ndlopfu. Hikokwalaho tindlopfu ti rhiyiwa hi dzyo. Ntlhamu wa kona wu ni khombo siku riwana. Masuku loko vanhu va-rhiya madziyo mhaka ya kona yi fanele ku yisiwa e ka mukhulu(vuhosi ni)-kutani va ka Mukhulu va ta ba nyiwa leswaku tlhelo ro karhi ku ni madziyo vanhu va nga ha famberi kona. Mhaka leyi ya nyiwa yi endle-riwa ni mundzuku leswaku loko ku tshuka ku humelela mhango mhaka yi ta tivulavula; hi leswaku a yi nga ha karhati hikuva vuhosi byi ta-va byi yi tiva. Vadzimba va languta iha tindlopfu, tinyerhi, timhofu-timhalamhala, tinyala, tihongonyi, timhelembe ni swihana swihari le'

swikulu swi fambaka kona. Loko va kumile mpfutla (ntila) va landza
 va lava laha va nga vekelaka kona e ntlhamu. Loko swi tabuka swi ya
 hundza e hansi ka murhi e rhavini le'ri laške, va lungisa kona leswa-
 ku va veka e ntlhamu kona. Va tselo e Šikhedyana laha loko Šihari ſi
 fika ſi hoša e nenga ſi nga ta ku khedjo, masuku mantantana wa kona e
 ta tsemakanya kwalaho. Va tsema e ſipombondzwana le' ſi nga ni ntikeb
 ſi lumeriwa ſiketse (ſidlayi) la' ſi pomiseke vutsulu. Ngoti le'yi rhwa-
 laka e ſipombondzwana leſi yi famba ni rhavi ra murhi yi ko yi ya fi-
 ka e nsinyeni, yi ya e mahlweni ku ya fika e ſinkhonkhwanini le' ſi
 nga ta phiningedja (hayeka) mantantana; ſipombondzwana ſi lavene swine-
 ne ni ſikhedyana laha mantantana a nga kona, leswaku loko ſi kandziya
 kwalaho ſipombondzwana leſi ſi wela e nhaiwini ya Šihari, kasi-loko a
 ri munhu ſi to wela e nhlokweni. Loko ku rhiyiwile ku tshikisiwa swe-
 swo.

Ndlopfu, kumbe Šihari ſi ſiwana ntsena, yi ta ta yi ri karhi ſi tifambela
 masuku loko yi fika yi kampziya mantantana yi ta va yi tivangele ^{lumba} kwa
 (khwarha), ſipombondzwana ſi to ndzi vuyile, ſo fika ſi bela ſidlayi (ſi
 katse) e nhaiwini, masuku leswi ſi nga lumeriwangiki ku tiyisa, ſi ta
 ya wela e kule Šihari ſi famba ni ſiketse. Vutsulu byona byi ta va
 byi ri karhi byi endla e ntirho-wa byona. Loko ſi ri Šihari le' ſiku-
 lu, ſi ſiwana ſa le' ſwi variweke kwaia henhla, ſi nga swi kota ku khugu-
 ka ſi famba kambene ſi ta ya fa e mahlweni. Ntsena loko ſi ri ſa le' ſwi-
 tsongo ſi tala ku felakwalo. Loko va ya e ku kambeni va ya kuma
 - wu-watšukile va ta landza hi nkodzo va ya ſi kuma va yevula.

Hilaha hi ~~hymuseleke~~ ha kona leswaku nkamli wunwana madziyo ma ni
 u/ khombo swa endleka leswaku loko munhu a ku a ya e ku kambeleni a ya
 u/ kuma leswaku φ diele munhu. Munhu lunene a nga ki a swi kota ni ku
 suka wo tala ku wela kwalaho e omela kona. Loko munhu loyi a nga rhi-
 ya e ntlhamu lowo a kuma swi tano, mhaka ya kona hi ku tsutsumela e
 u/ ka mukhulu a ya vika mhango leyi, kutani va Vuhosi hi vona va nga ta
 vitana vini va nhloko va ta va byela mhaka leyi ni leswaku va ya tekq
 - nhloko ya vona va ya hilayisa(lahla). Sweswo loko swi herile, vavangi
 u/ u/ va mhango wa wu tiva nawφ, va ta fanela ku ya riha hi wanhwana, masu-
 ku loko nhwana loyi a hlomile, loko a kuma nwana wa mativula, variheri-
 wa va ta-fanela ku ba ntsengo va ya lovola, leswaku vana va munhu lo-
 yi ya ta va vana tanjhi vana vanwana, va nga vi manhlonga, hikuva vana

va velekiwa hi suma. Loko wansati a nga lovoriwanga, vano va yena i
S/ manhlonga, ja va na tifane o ta vana vanwana e mutini. Yswetwo-loko
swi endliwile, swi herile, va ri: (Nwambakadzi a yi rihiwi) hi leswa-
ku kuriha yswetwo ku batile ku sele ntsena ritswalo. A* A va ha ri-
u/ hanga, lo tekiwa tanini vanwana yegasati. Vušaka bya kutswalana
byi tiyisiwile kwalaho. Maka ya ku riha a yi nga ha tsundzukiwi ku
ta tsundzukiva ntsena ritswalo.


~~Nzoma i rito ra hosi. Yi biwa loko ku ri ni mhaka le'yikulu ya tiko; Mhaka le'yikulu ya mfumo---tanihi (a) ku tivisa vanhu nyimpi (b) ku luma hlovo, (c) ku tivisa ngoma ya ku yimba. Ngoma yi vatliwa hi nsinya ya murhi lo'wukulu. Wu fanelaka ku va nsinya wa murhi lo'wu olovaka. Muvatla-ngoma, nkuhlu, ni minwana hi yona yi fanelaka, leyi ku tolloveriweke ku vatlia ha yona. Mhaka yo rhanga hi ku lava nsinya wa murhi, masuku loko wu kumiwile wu tsemiwa. Masuku wa pulukanyisiwa ku ringana ku leha ka ngoma; kunene yi tlula ku tlakuka ka tshuri, yi tala ku ringana ku fika e sifuveni sa munhu loyi a kuleke ku ringana, hi leswaku munhu loyi a nga lehangiki na swona a nga komangiki. Yi vatleriya kwala yi tsemiweke kona, yi rhwariwa loko yi berille. Yi vatliwa hi sihloka, mbatlo ni nsendzo. Yi vekeriwa e sikhomo tanihi thunga. Yi kovo-tliwa hi nsendzo yi ri karhi yi gupiwa ni ku hariwa vundzeni hi gwengo. Yi vatliwa ya larisiwa hala makumu (sihansi), kutani ku ya va ni nompa lo'wutsongo. Laha nonwini ku bo'seteriwa masuva ya timhengu-le'ti nga ta vamba dzovo. Dzovo-ri petiwa matini, ri o-lova swinene; masuku ri vambiwa. Ra swi kota ku tshanambuka, kutani loko ri oma ri ta khwanyana ri vambeka swinene. Yi yimisiwa hi te tshaku loko yi biwa. Kumbe yi nga biwa ti etiele. Yi biwa hi nhonge; kasi e mikarhini ya tinyimpi loko hosi yinwana yi hluriwile yi dia-iyiwa ku tsemiwa voko ra yona hi le zikokolemi (sisungunu) ku biwa ngoma hi rona---hi s'andla sa kona.~~

~~Ngoma a hi mhaka ya ntumbuluko e ka Vatsonga(Shangaans). Vatsonga va ve khale a va ri hava; kambe hikokwalaho ka ku hlangana-hlangana ni vamatiko lawa ma nga ni swilo leswi swa tingoma na vona va titekele yona, kutani la'va namuntlha vo kuma swo ngi i mhaka ya ntumbuluko kasi a swi tano.~~

~~Ndzhumba. Ndzhumbe wu fana ni ngoma kambe swi hambana ntsena hi le-swi ndzhumba wu nga wutsanana. Wona wu biwa loko ku tlangiwa, hi leswaku loko ku tsakiwile. Loko ku ri ni miptlangø ni loko ku ri ni tikhomba, ku twakala hi yona mindzhumba leyi.~~

~~Ntsomana(plural---matšomana) Matšomana ma fambelana ni swindzhumba-na. Na wona matšomana ma vatliwa hi mirhi le'yi fanaka ni leyi ku vatliwaka Ngoma ha yona. Matšomana i silo le'sitsongo swinene, ni loko munhu a khomla.~~

ko munhu a khomile hi voko wa swi kota ku ri yimba(ku ba~~f~~tso-mana). Mavambela ya dzovo ma fana ni leswi ku vamboisiwaka ſiswona dzovo ra ngoma. Ku ni kutsina matsorema,hi leswaku swa biwa swilo leswi loko ku ri karhi ku tsiniwa. Swi taia ku ciwa swi ri swimbirhi ---le'sikulu ni le'sitsongo(marito ya swona ma ri karhi ma nyiketana).Swilo leswi swi biwa ni ku tsiniwa hi tihanga. A swi tali ku biwa ni ku tsiniwa ni nhlikanhi kambe i ntirho lo'wu talaka ku endiwa ni vusiku. Ku berjwa la'va nga ni swikwembu; kambae a swi zwali swinene loko Kumbe swikwemou swa kona swi tshava ku wa ni nhlikanhi.swi wa ntsena loko ku ri ni munyama. Kumoe va tshava ku onha nkarhi wa min~~t~~tirho ni nhlikanhi,kwalaho a swi tiviwi swinene.

x Mihtirho ya vakhalex

Sizamli
Titsaningo,
Sitiingo Simthabo
Sipendane
ngwala


K24/11



Sintsanga
mbtshembhei

Sikoma

Thari



nsendzo

Thari

Matthani tawa ma tumeriwitsie

Nseve wa tingove

Gwengo i thari

teri photsiweke

ri. tumeriwa e
simbtshinganina

Nseve wo kala tingove

Sindza


Rhavingo

spikwisi

Topi

709 ~~xswg~~ vatla x (carving)


K24/11




Tshuri




Nhonga



Sigombo (dukuza)




Musi wo Kandza



Nkombé



Mfaku




Ripheto




w/


Šipahap



Musi wo Kandza




Ndayelo




Musi wa Šibvesa




Nggombho




Mbhinyi wa Šikomu




Thunga



Ripheto
tinhī ti hambene



Ndzheko



Gombe

Širkites
Širkigulu

E. N. Sanwong's
Herrmann
Manga

Swo Vatla. (carving)

1. Ntirho lowu we vatla wu endliwa hi vavamuna. Va vatla swo tala. TSHURI. Tahuri ri tirhisiwa ku tlhokola ni ku kandza o mavele. Ri tala ku vatliwa hi mirhi leyi... Nkanyi, Mondzo, Tema, Nkenge, Muvangazi, Mpungurha, Mboulwa, Mbhesu ni minwana. Lomu yi pfumalekaka mirhi leyi hambi wu ri nkuwa wa tirhisiwa. Ku tsewiwa nsinya lo'wo lulama, wu pulukanyisiwa ku ringana ku tla kuka ka tshuri. Murhi wu nga ringana tshuri-kumbe mambirhi, kumbe marharhu. Loko ri pulukanyisiwile. ri tsewiwa ri saseka hala hansi(tshaku) ni hala henhla. Ri vevukisiwa-hi ku ri lema hala handle. Ri vekeriwa nkhamo laha ko ndzengengeteka. Loko va lava ku ri kovotla va tlhoma e risungunu e šikarhi ka rona, va bohelela ngoti le'yi nga boheleriwa e khala ku ringana ku ahla ma ka tshuri kutani va rhendzelekisa ye ri karhi va tsala. Ndzhaku va sungula ku kovotla ku tlhela hi ndzhati lowu. Ku tirhisiwa nsendzo ni mbatlo loko ku kovotliwa. Loko ri. ri ra mondzo ra karhata hikuva wa nonohwha. Rona nsendzo ni mbatlo swo tselia, kutani ku tshiveriwa ndzilo; loko wu nyekile, va tlhela va kovotla kambe, va tlhela va kevetla kambe swe-swe-swe-swo ri (ku enta ku ringana) ko ri hela. Loko ri herile va enghenisa gwengo va hala ku sasekisa e ndzeni. Va sasekisa hi nkhamo, kumbe hi ku kanya-kenya; a ri tali ku endliwa mavala.
- Tshuri ri, famba ni musi wo kandza ha wona.
2. MUSI. Musi' wa vatliwa hi mirhi leyi:..Mudzuva, Šiluvarhi, Mondzo Nkayi, hikuva ya tikela. Mpimo wa kona wu tala ku fika e šifiveni ~~lalo~~ loko munhu a yimile na wona. Wu endleriwa e nhloko. Vona e papilweni laha yi longološiweke kona hi tinšaka ta yona.
3. MBHINYI. Mbhinyi i mhandze leyi ku lumeriwaka e šikomu e ka yona. Mirhi le'yi fanelaka ntirho lowu hi leyi:..Mbhahla, Šiluvarhi, Ndzhopfa, Muhadamba; handle ka mbhahla lowu wu tsewiwaka, wu pandziwa, wu lemiwa vumbhinyi, leyi minwana vo languta... lowu wutsongo va tselia hi šikundzu ša wona, hi šona ši endlaka nhloko ya mbhinyi wa šikomu. Loko va lumela va bosa hi rhavingo le'ri hisiweke e ndzilweni, va pfhatela kunene va ko va boša. Na wona nsuka wa šikomu wa hisiwa loko ši lumeriwa.

4. RIPHETO. Ripheto loko ri hela ku phaphiwa hi sihloka ro lungesiwa hi banga kumba mukwana. Ndzhaku ri bašiwa mašuva (timbhovo) yo nghanisa hi kona tinhī timbirai-le' ti diučimia ni ku hlanganisa mapa leswaku ma nga phundzuli.) Timbhovo leti ti nga bošiwa tlhelo riñwe kumbe ti hambanisiwa. Maboseia ya kona ma kombiwile kwala swikombisweni. Ripheto ri vatliwa hi mirhi leyo tiya, leyo sihalala. Šiluvarhi, Muhadamba, Mohahla, Nsihani, Mutlhwari ni minwana.
5. NKOMBE. Nkombe wu tirhisiwa ku vondza vuswa ni ku hakasa swiñwana loko ku swekiwa. Wu vatliwa hi mirhi le yi sihalalaka Kambe lāke yi nga sumeki vo tsema lowu va wu kumaka. Kambe lāke yi nga sumeki vo tsema lowu va wu kumaka. hambana ka matiko. Nkombeko, Nkahlwani, Šihlangwa, Nkwakwa, Muyangazi, Muhadamba, hi minwana ya mirhi le yi talaka ku laveka e ntirhweli lowu. Šitsalala ſi tala ku vatla nkombbe wo dya hi wona e vuswa. E ntirhweli lowu ku tirhisiwa mbatlo; hi yona yi kovotlaka ni ku sendza.
6. NDZHEKO. Ndzheko wu vatliwa na wona hi mirhi le yi sihalalaka hi kuva hi yona yi nga tiya. NZ kwala swi hambana hi matiko. Ndzheko wunene wu nga vatliwa hi muvngazi kumbe nkahlwani; kambe loko munhu a nga khathali a ngo vatla hambi wo wa nkanyi. Wu vatliwa kukotisa loko ku vatliwa e tshuri; hi leswaku ku tirhisiwa switirho le' swi tirhisiwaka loko ku vatliwa tshuri. Wa khavisiwa loko wu herile. Loko va hetile ku tsala mavala hilaha munhu a lavaka ha kona ku hisiwa risungunu kumbe ntlhavu ku pfhateriwa ha yona. Wu nga khavisiwa ku rhendzelekela nomu ni le hnweni (hono) (hono i Šikhomo ſa ndzheko). Šikhomo ſi bošiwa kusuhi ni le makumu ku huleriwa ngoti yo hayeka ha yona.
7. Thunga. THUNGA i ſibye ſo sengela lomo masi kumbe ntswamba wa tihomu. Thunga ri languteka tanithi Šitshudyana. Hikwaswo switirho le' swi tirhisiwaka e ku vatleni ka tshuri swa enghena e ntirhweli lowu. Ra khavisiwa hilaha munhu a swi rhandzaka ha kona.

8. NDYELO. Ndyelo i šibye šo phamele swakuoya e ka Šona. Loko wu ~~na~~ vatliwa ku tseemiwa neinya kumbe rhavi le-ro tsindziyala ra murhi ri pandziwa hi le šikarhi. Šiphemu Šinwana ni Šinwa na Ši endla e ndyelo. Wu pimiwa tanjhi leswi tshuri ri-pi-misiwaka Šiswona. Ku tirhisiwa mbatlo ku kovotla; na rena gwengo ra tirhisiwa loko munhu a swi rhandza. Mindyelo mišwana yi endleriwa e tshaku; mišwana yi endleriwa milenge ta-njhi ngqombho. NGQOMEHO wu endleriwa ni swikhomo. Muvangazi, Mbhesu, ni Nšenhe hi yona mirhi le'yi fanekela-ka loko ku vatliwa swibye leswi.
9. SIPHAHO. Sipahao Ši lava ku fana ni ndyelo kambe Šona Ši ni Ši-khomo(hono). Šikhomo Ša Šona a Ši fani ni Ša ndzheko; Šona Ši endliwa Šiphepherhele, Ši bošiwa mohovo(Šuva) fo hule-la ngoti yo hayeka ha yona tanjhi le'swi endliwaka e ka ndzheko.
10. GOMBE. Gombe i nkcombe lo-wakulu, wo leha, wo hunga (hakasa) ha wona loko ku swetiwa byalwa. Wu vatliwa tanjhi nkcombe Mirhi yo vatla gombe ku hlawuriwa le'yo sihakala, wu ta-tiya.
11. NHONGA. Tinhonga ti ni tinsaka to tala. Mirhi le'yi tarhi-siwaka yi lava ku fana; hikuva tinhonga ti laveriwa ku ti-ya ni ku saseka. Tinhonga tinhvana ti endleriwa ku khoma (ku tiyisa mavoko) loko munhu a famoa-famba; kasi tinhvana ti ni ntirho wo tilwela loko munhu a pfukiwa hi vanwana kumbe a lwa ni Šivandza, kumbe a dlaya e nyoka, kumbe a dlaya e Šihari. Hikokwalaho swi lavekaka leswaku tinhonga ti vatleriwa ntirho lowu ti laveriwa wona.
- Sigombo Ši endleriwa e nyimpi, hikokwalaho Ši fanelaka nti-rho wo lwa, ni ku tilwela ni ku dlaya. I nhonga yo koma, yo tikela, yo tiya. Mondzo, Nsihani, Šiluvarhi ni mišwana le'yo tikela yi endla swigombo. Sigombo Ši ni nhloko tanjhi le'yi swi kombiweke e Šifaniswéni.
- Nhonga yo tamela yona yi fanela ku saseka. Yi vatliwa li Šilutsi, Šona Ši rhandzeriwa ntima lo'wo ndzondzondzo. Nšenhe na wona wu sasekile ngopfu.

Nhonga ya wona yi nga vatliwa yi endla nsombhonsombho
 kumbe yi tsondzeriwa hi nyoka; kumbe yi endliwa e munhu
 hala henhla kumbe e šikarhi. Munhu a nga va a khehlile
 šidlodlo. Muhlovo wuhwana wa nhonga ku nga vatliwa e ri-
 mhondzo le'ri rhangeke hi ku fuhletiwa e ndzilweni, ri
 / khotsiwa, Kumbe ri swekiwa kunene, kutani lokomri olovile
 ri khotsiwa. Ku nga vatliwa nkondzo wa šihari, kumbe ~~nhlo~~
 nhlo ~~sko~~ ya mbyana, kumbe šilo ~~šinwana~~ leši munhu a ši ehleketa,
 ka leswaku ši sasekile. Nhonga ya kona yi nga bošiwa na
 yona nhloko ya kona yi nga bošiwa, kutani ku endliwa e
 i/ mhengu ie'yi enghenaka e masuveni la'ma bošiweke e ka to-
 na hi timbirhi ka tona. Ti fanela ku sendziwa swinene le-
 swaku laha ti nga hlangana ^{isiva} kona ku nga vonaki. Na kona
 hala hansi laha ku helaka kona nhonga ku tlhomowiwa rinwa-
 na rimhondzo, na rona ri vekriwa tanjhi le'ra le henhla.

12. MFUKU.

Mfuku yi tshela fole. Yi tala ku vatliwa hi šitsalala ni
 ni mišwana mirhi. Tanjhi laha yi vonakaka ha kona e šia
 fanisweni yi vatliwa yi siya hala noñwini, ku larile, kutani
 ku hetisiwa hi ku boša hi risungunu loko yona yi herile.
 Ti tirhiwa hi hala ndzhaku. Laha ku vonakaka ndzhati
 su/ hi laha yi nga hlanganisiwa hi kona. Na yona yi kutšambi-
 wa hi šinsendzwana ni šigwengwana. Yi kutšumboisiwa šisweswo
 yi ko y~~u~~ hela. Yi fanela ku sendziwa swinene leswaku
 ku nga ti vonaka laha ku nga hlanganisiwa hi kona. Loko
 yi herile yi fanele ku khavisiwa; ya kenya-kenyiwa, ndzhaku
 ku hisiwa e risungunu ku pfhateriwa ha rona. Yi herile
 mfuku, kutani yi nga tirhisiwa.


Ku ni mfuku leyi va nge i šipapa. Yona yi nga endliwa
 hi šidzobyana ša sengana(bale). Hamoi ši ri ša swinwana
 swihari le'switsongo. Šidzobyana leši ši tlhuvutsiwa swi-
 nene ši vupfa, kutani va tshela kona fole. Loko va dzaha-
 a va tshuluri vo nūn~~u~~na kunene, ni loko va siyeia munhu
 vo nwi nyika hi šipapa a nūn~~u~~na, (ku nga ku koka hi ti-
 nhopfu). Ku pfala ka šona vo tsonazela hi ringhole le'ro
 lalā, le'ri endleriweke šona šipapa lešo.

709

-Swo vumba-

K24/11



~~1-2~~ 28



Nkamba we
(Šihiso) sila
mbila, timanga etc.

šinkambana
šo ševela



Nkambana
sabelo



Khuwana

šikhuwana

nhlambeto



sinhlambetwana

nsimeka (mbita le'yi-
ku lu ya byalwa).



Djomela

djomela

šinkambana
šo sila fole.
-sirhengele-

H.E. N'Sanwisi, Lemana

Ku vumba i ntirhe lo'wu endliwaka ngopfu hi vavasati e ſikarhi-ka vanhu (Bantu). Ku laviwa vumba le'ri fanelaka, hi tlhelo ra ku tiya ni ku ka ri nga handzuki. Loko ri koriwile, (tſeriwile) ri vuyile e kaya, ra phuphuteriwa, ri vekiwa e kheleni le'ri tſeleriweke swona. Ra khubumetiwa khale leri loko vumba ri ri lome. Swi vitaniwa ku furheka. Loko va vuya e ky n̄heleni a va vulavuri, ri nga ta handzuka. Ndzhaku ra kanyamgiwa(pfluva) ri vupfa. Ku endliwa ſiphepherhele ſi vekeriwa e ſirhengeleni, va sungulela kona. Va swoswa vumba ku ri endla milonga, yi veketeriwa nonga e henhla ka nonga; loko yi hlangane yi hlanganisiwa hi rikatla kumbe nthamula. Loko ſikhato ſi lulamisiwile, yi nyikwa e vundzeni, yi ri karhi yi ringanisiwa ku tsindziyela ka ſirhengele ſa kona. Va endlisa sweswo yi ko yi ya fika e maku-mu. Ndzhaku ya dlayileriwa. Swibya leswi swi vekiwa e ndlwini laha ku nga hava moya swi omela kona. Swa kukutseriwa swi nga si humeseriwa e handle, swi khavisiwa (sasekisa hi mavala); finatsi ſa tirhisiwa.

Loko swi omile swi humeseriwa e handle swi orha e masana.

Ku rhoteriwa tihunyi ti vekateriwa na swona, kutani ku lumekiwa ndzilo. Loko ku endliwa ntirhe welowo a ku vulavuriwi, vavanuna a va pfumeleriwi ku tshinela, swi nga ta handzuka. Vanwhanyana a va orhindzilo wa kona swi nga nyika vumba (ku felwa loko va kuma swihlangi) Loko swi tswihle swa ringetiwa loko swi wu twile e ndzilo ku ringane. Loko swi nga fikanga, swa engetiwa, swi vuyela e ndzilweni swi tshiveriwa kambe. Mbita yi kanguriwa hi vudyangwani. Byon swekiwa.

Loko leswa swi herile yi ta va yi tiyile; yi nga tirhela leswi nwini a yi lavelaka swona.

Timbita tihwana ti endleriwa ku swekela e vuswa ka tona---nhlambeto, ſinhlambetwana, ; tinwana ti endleriwa ku ka mati---khuwana, ſikhuwana; tinwana ti endleriwa ku silela e ka tona --nkamba (ſihiso) ; tinwana i to tſhela byalwa, --nsimeko, (mbita le'yikulu ya byalwa) khuwana, ſikhuwana; swinwana swo nwela e ka swona---madjomela, swinwana swo hlambela nkambana (sabelo), swinwana swo ſevela--ſinkambana; swinwana swo sila fo-le ſona ſi vitaniwa "ſirhengele" hikuva hakanyingi a ku tirhisiwa ſirhengele(ſiphemu ſa mbita le'yo fayeka) ku sila fo-le.

Nhlambeto ni ſinhlambetwana i timbita leti ku-swékeriwaka e ka tona. Ntirho lowu ti endleriwakwona wu komba ſikaiwe leswaku a ti fanelanga ku khavisiwa hikuva ti tirha e musini. Ta swihatiwa, kutani mavala ma nyama ma nga ha vonaki. Ti faneia ku hariwa (kwenga---kwengiwa) ku susa ku swihala ka musi; hikokwala ho nkarhi wunwana to tsariwa kunene, ti tshikisiwa ſixswey swo. Milomo ya tona ya ahlamisiwe leswaku nkembe wu ta kota ku tirha swinene. Makhuwana ni madjomela, minkamba ni swinkamoana swa tsariwa swi khavisiwa hikuva hikwaswo leswi swa nhlantswiwa leswaku swi nga ti nyenyetsa loko vanhu va ri karhi va tirhela e ka swona. Nkambana(sambelo) fa tsalatsariwa hikuva ku hlamberiwa e ndzeni ka fona. Nkambana wo funengela mbila wu kona na wona. Nkamba (ſihiso) wo sila tinblampfu, ſidlhamutana, timanga mikarhi miñwana, ſimbhundzu ni swinwana wa tsariwa e ndzeni ka wona(wu endliwa meno) leswaku wu ta kariha.

Milomo ya makhuwana na madjomela ya khumisiwa hikuva ndzheko wa mati wa swi kota ku enghena loko wu nga kulanga ngopfu.

Širhengele ſo sila fole na ſona ſa tsariwa e ndzeni leswaku. ſi ta kariha. ſi vitaniwa ſirhengele hikuva a ku tirniwa hi ſi rhengele ſa mbita loko ku nga si sunguriwa ku vumba swo silela ka swona fole.

End.S.709.